

5.

Euegbe

Heno Ịjutsuvi nya míegblo na
 Saba be yeto le vovo
 Saba, wonyã wò kò ẹ Adzigo

Haxelawo Be ịjutsuvi nya míegblo na
 Saba be yeto le vovo
 Saba, wonyã wò kò ẹ Adzigo
 (repeat above)

Heno Wonyã wò, wonyã wò, wonyã wò hee

Haxelawo Wonyã wò kò ẹ Adzigo
 (repeat above)

Ịjutsuvi nya míegblo na
Saba be yeto le vovo
Saba, wonyã wò kò ẹ Adzigo
Be ịjutsuvi nya míegblo na
Saba be yeto le vovo
Saba, wonyã wò kò ẹ Adzigo

Word-for-Word

Leader	ịjutsuvi	nya	míegblo	na				
	boys	things	we say	always				
	saba	be	yeto	le	vovo			
	saba	says	his one	is	different			
	saba,	wo nyã	wò	kò	ẹ	Adzigo		
	saba	they move	you	take	reach	Adzigo		
Group	be	ịjutsuvi	nya	míegblo	na			
	say	boys	things	we say	always			
Leader	wo nyã	wò,	wo nyã	wò,	wo nyã	wò	hee	
	they move	you	they move	you	they move	you		
Group	wo nyã	wò	kò	ẹ	Adzigo			

they move you take reach Adzigo

Translation

Leader Men's things we always talk about,
Saba says his thing is different.
Saba moved them to Adzigo.

Group We say, "Men's things we always talk about,"
Saba says his thing is different.
Saba moved them to Adzigo.

L-G (repeat above)

Leader They moved you, they moved you, they moved you, yes!

Group They moved you to Adzigo.

L-G (repeat above)

Men's things we always talk about,
Saba says his thing is different.
Saba moved them to Adzigo.
We say, "Men's things we always talk about,"
Saba says his thing is different.
Saba moved them to Adzigo.

Poetic Translations

1. Alowoyie-Locke--Men's Matters We Always Talk About

Leader Men's matters we always talk about,
Saba says, "My case is different."
Saba relocated them to Adzigo.

Group We say, "Men's matters we always talk about,"
Saba says, "My case is different."
Saba relocated them to Adzigo.

L-G (repeat above)

Leader Captured, captured, yes, captured.

Group Captured to Adzigo.

L-G (repeat above)

Men's matters we always talk about,
Saba says, "My case is different."
Saba relocated them to Adzigo.
We say, "Men's matters we always talk about,"
Saba says, "My case is different."
Saba relocated them to Adzigo.

2. James Burns--

Leader Men's matters we always talk about.

Group Saba says, "My case is different"

Leader Saba, they have sacked you, and taken you to Adzigo.

Group We say "Men's matters we always talk about."
Saba says, "My case is different"
Saba, they have sacked you, and taken you to Adzigo.

L-G (repeat above)

Leader They have sacked you, they have sacked you, they have sacked you.

Group They have sacked you, and taken you to Adzigo.
(repeat above)

Men's matters we always talk about.

Saba says, "My case is different"

Saba, they have sacked you, and taken you to Adzigo.

We say "Men's matters we always talk about."

Saba says, "My case is different"

Saba, they have sacked you, and taken you to Adzigo.

3. Alorwoyie-Dewornu-- The Mighty Soldiers Arrive And The Weaklings Shiver

The retreat of the intruders after defeat.

4. Klevor Abo-- Youngmen's tales we used to tell

Youngmen's tales we used to tell,

Saba says his experience differs.

Saba, they routed us to Adzigo.

They routed us, routed us, routed us.

They routed us to Adzigo.

Youngmen's tales we used to tell,

Saba says his experience differs.

Saba, they routed us to Adzigo.